

Uputstvo za rezervaciju mjesta za dijete u narednoj školskoj godini

Prvi korak je da se na početnoj stranici sistema odabere opcija „Prijava“. Nakon toga unijeti pristupne podatke i prijaviti se u sistem.

[Uputstva](#)[Podrška](#)[Prijava](#)

Online upis

djece u javne i privatne predškolske ustanove Kantona Sarajevo

[Registracija](#)

Nakon prijave u sistem, na radnoj ploči će vas se prikazati sekcija sa pitanjem za rezervaciju mjesta za narednu godinu.

Radna ploča

Lični podaci

Dokumenti

Izbor vrtića

Finansije

Podrška

djeteta u odabrani dječiji vrtić čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

DALJE

Da li želite da rezervišete mjesto za svoje dijete u narednoj školskoj godini (2023/2024) u vrtiću PREDŠKOLSKA USTANOVA "PAHULJICA"?

☐ DA

☐ NE

POTVRDI ODLUKU

Vaše dijete je upisano u vrtić PREDŠKOLSKA USTANOVA "PAHULJICA", odgojna grupa: Mješovita grupa od 6 mjeseci do 3 godine života - od 6 mj. do 36 mj..

Nakon što označite odgovor DA ili NE oslobodit će se opcija klika na dugme „POTVRDI ODGOVOR“ na šta je potrebno kliknuti kako bi spremili svoj odgovor. Nakon toga sistem će se ponovo učitati i prikazati

vam poruku da je vaša odluka o rezervaciji uspješno spremljena. Također, forma za unos odluke o rezervaciji će se onemogućiti za klik do naredne školske godine.

The screenshot shows a web application interface for preschool enrollment. On the left is a purple sidebar with navigation icons and labels: 'Radna ploča' (Dashboard), 'Lični podaci' (Personal data) with a green checkmark, 'Dokumenti' (Documents), 'Izbor vrtića' (Preschool selection), 'Finansije' (Finance), and 'Podrška' (Support). The main content area has a header image of children with the text 'djeteta u odabrani dječiji vrtić čiji je osnivač Kanton Sarajevo.' and a blue 'DALJE' button. Below this is a red-bordered box containing the message 'Uspješno ste potvrdili odluku o rezervaciji za narednu školsku godinu!'. The next section asks 'Da li želite da rezervišete mjesto za svoje dijete u narednoj školskoj godini (2023/2024) u vrtiću PREDŠKOLSKA USTANOVA "PAHULJICA"?' with radio buttons for 'DA' and 'NE', and a grey 'POTVRDI ODLUKU' button. At the bottom, a partial line of text reads 'Vaše dijete je unisano u vrtić PREDŠKOLSKA USTANOVA "PAHULJICA" odgovorna grupa: Mješovita grupa od'.

Radna ploča

Lični podaci ✓

Dokumenti

Izbor vrtića

Finansije

Podrška

djeteta u odabrani dječiji vrtić čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

DALJE

Uspješno ste potvrdili odluku o rezervaciji za narednu školsku godinu!

Da li želite da rezervišete mjesto za svoje dijete u narednoj školskoj godini (2023/2024) u vrtiću PREDŠKOLSKA USTANOVA "PAHULJICA"?

☐ DA

☐ NE

POTVRDI ODLUKU

Vaše dijete je unisano u vrtić PREDŠKOLSKA USTANOVA "PAHULJICA" odgovorna grupa: Mješovita grupa od